

КЫСТЫК СОРУКТАРА ЧОПЧУЛАННЫПАР

Алтынны 9 күнүгөр улуу дыңалтатын быйыпты сүйнү, салынты кыстыгын төрийнинэ улуустаады оператордай иштаб муннъаца буолла. Иттине удуус баньсылы A. T. Ноговицын, баньсылы бастакы солбуйначты А. A. Ноговицын, улуустасды тым ханаийыстыбатын управление ишчелетиң салайнаачты А. С. Фисалов, управление специалистара, изынчик: баньсылтара, изынивзектэр дыңалталардын тым ханаийыстыбатын салайныга специалистара сиркемтүшүр.

Быйылгы кыстых та-
раңнин-төнс сүйен, сыйы
иңгизлэр, кыныптаран бо-
радууксуйаны ылыш со-
руктара, сүйен ахсанын
аччашшат туңугар атылы-
ланны (выкун) усуулусобуй-
шта. тулан иңинде
корулуннурлар. Маныха
сүрүн сорук-сүйөү, сыйы
ахсанын аччаппакса кы-
стыгы туоратым, чуту, эти
ылышыны албетин А. С. Фи-
латов бийдик иңилиж-
таринэн тиэредилиибит бы-
лдан, управление уонна
иңишпетэр ишчи ардыла-
рыгар түгээрсиллибит
себулзни (соглашение)
дуогабар хайдах тулан
иңзирин бишүннэрдэ. Сыл
хаалыбит ыйдарыгар эбии
корудахтар сыйынарала-
ны же.

Большой Кыс-

СИА СОНУННАРА

САХА СИРЭ. 2013-ын 9-ийн устгатын Саха Республикасыны сиригээр-үүтүгээр 2994 Кытай гражданнаараа кийтийнхэн, ийн засынтын санындааар 13%-нан ажайах, дин Россия Федералт найв миграционийн сулуу-үеэстийн республикаанаа управлениеети ийнтийнэрээр. Сүүнчүүзи КНР гражданнараа республикаадаа улзалийн калалдэр (65%), итгийн санындаах колор дээр хийрчнатаа 30%-нан ажайвага Атын санындаах кэлви - Кыгтайтан туристын, студенчны илзоччилжээр, дээсалабайж айнчнүү турумууттар ахсааннаараа албаатэй КНР гражданнаараа уруукуутун курдук ордук албехтийн Дьокуускайга калалдэр (89%), итгийн таңынан Алдан (5,2%) уонна Нерсигнри орой/үүснээрынадаа (3,7%) баялдар.

САХА СИРЭ. Российской Федерации Федеральныи Министерстви Федерацииын Сэбизитин бэрэсдэвгатгын сэргүйгаачын Вячеслав Штыров и мэдльвэе Романы, Саха сирин епархиийн үлэхингтерин уонна танара дынүүгээр сэргүйгаачылары үбулуйшах тутэнээрлийн - Саха сирин епархиитын 20 сэцтэйн, Дзюкуускайдаацын духовный семинария 155 саадынтан, Цагдаанычийн чигдээний Годжиний чиг

нан 6000 тонна көрүкгө уут ыланын профилктан улахан-нынк халдан ийзбөт. Маны-аха сүл бүгүүр дээрээ си-тийнинэрэлээртээр сорук тууцуулувуна.

тыкка тиразз турар сорук сүнүнүң эңчирапшакс кыстатьыга оту булуу, тиэзи-табызы збит булуштарының от мисстэр бывааннаммыйт кирбийтэ тулубтунаш бородуусуяны ысыны урдатынга турар. Улуснут бенъылыга итини тонооржон бәлизтазта, республика салалтатын ирдәбилье или көрдөрүүлэрэз туваайтыларын эттэ. Билингни турутунан барытга 30755 сүнү баар. Идаһа алерултугубутун көннегэттөн кыстыкка 25000 чыгар сорук турар. Нәциниектэр салалталарапар төнө тобину итинаахтах сыштараларын этэн турган итиннээн халбаннаабакка чоюрлоругар сорудаҳтанин. Утту 8000 тоннаны ылахта-ажылыт. Билингни турутунан

Библиография

танарагатын дызетин 240 уонна сөрттүлүлбүт Дыккуускайдаавы эр дыон Спасский манастирында 350 сыйланан зердэлгээта. Эзэрдээ телеграммада бутун биңиги общество болыгыгар буруүкөсөйттөйттөн харалттан көмүскэнэргэ иттөрлөв союзотох күүс буолар дын этилээр Вячеслав Анатольевич Саха сирин историгыттар православие оруулун, хотугу сир норуоттара Россия государствоын улуу культууратындар кыттыныштарыгар суолттарын балыжитим.

САХА СИРЭ Булунг уллуңугар табаны күнүнгү харааллаңыз сағалашы. Төрттөлөр былланнарын-графиктарын түн хаңайыстыбынын управлеништын көлтө себүләмнәрбүттөр. Ол күрдүк, "Приморской" муниципальной унитарной төрилтөр харааллаңын бу субстанда, алтынын 5 күнүгөр, сағалашы уонга алтынын 15 күнүгөр дәләри ытытылыша. "Бородя" МУТ-тәр харааллаңын алтынын 10-25 күннәрдөр ытытылыша, "Булун" МУТ-та - алтынын 15 күнүттән салыннын 5 күнүттө дәләри барынан.

САХА СИРО. "Бары быирто - Россия-быт" Бүтүн Россиянызы норугут айымыштын фестивалын Сибирдээри уонна Дацны Востоктаа дарай; регионлар иккэ ардыларынаацы түнүмәжин "брилиантинаан" Саха Республикасын култууратын үтүүлөөх үзүнчтэй Екатерина Лытюсна салайтар Россия үтүүлөөх колективи - Федор Гоголев айтышын Чыашшаратасы эр дыон народнай хора авттансан. Тэрийбизеччилдер - Россиянызы Государствешний норугут айымыштын дызиэ уонна Томской уобалас култууратын Департаменз - фестиваль кыгыттылаахтарын бары усулту обийаны тэрийбизтер, отгон мянна дойду 17 регионарынтан тыңылчанан талааннаах дыон мустубуттар. Фестивалын барынга 40-тан тахса колектив кыттыонна.

Алтының 9 күнүтөр улуус баянында А.Т.Ноговицын оскуола дирекциярын кытта коруста Мунинахха улуус прокурорунын заменеенчүү В.А.Шадрин уюшса солбуюччы М.П.Уаров, уерху управление менестриянын начальнигы К.К.Чичитинаров кыттынын ызгылдар.

Баынсык А.Т.Ноговицын бу сылтган "Школьное молоңо" программа-лы олоско күйлөрүнүн сүрүн болтуруоңунан турордан дүүллэни арда Мания санааларынын узеня хас бийрдии оскуола билигитин тугу улзасы - хамсыны сылдырыны оскуола директордорда билиннэрдилэр. Оскуола улзиттөрэ, уериззеччилэр изнилиэк, улуус ынтар бары

УЛУУС БАҢЫЛЫГЫН МУННЬА҃АР

жыналттарыттан туорға турбаксалар үзелдік - хамсының сыйдашлары жәрбәдилеттән. Оңайылтың тәрийигүз мәннүү программа кириллицаның үлес наадалаағынан сұманалатылар. Баар қынбалаларын улувус жыналтатылгар, уерох упразжентыгар аттан болжомторго түрүндердүлар.

Балынти кынгыр орталар үгүстөрдү үүргө аны анаабат буолбуттара болижтэн. Оңуоха манзык программа жакшырып жасалын, хаарылан даруубайттын түспарарга олук бүчтәре саарбаң суох. Улуус башылтыга А. Т. Ноговицын түмүк онордо: "Оюлорбут даруобай буолалларын туунтар, үүргө аны хайсан да айылларын сүтүнчлекхит. Хас бинир-чи улуулслут орто иядьэгىй, йогурт, суорат күнгизе сии сыйычарын тәбиғизхазжылт. Бу олус наадалаах программа олохко кириеригэр "Чу-алатча" ТХЛК күүс-комо буолу. Издигизжеттер оскуолаларын байзапин утуугар тайсан да биарын сеп".

АЛЬЧКОВСКАЯ.

Справ

СҮҮМЭРДЭММИТ ХАМААНДАБА КИИРДИЛЭР



Алтынны 1-6 күннөрүгөр Дьюкүсскайга "Триумф" спортивной бэзьмийни күннөрүгөр 1998-1999 с.с. төгрөгүүт уолаттарга боссацаа норуултарсан алдынчындаар спортын мастеры олимпиец Анатолий Никитич Филиппов барыншыг Саха Республикасын бастырыр ишин курохтэнни дэлгэрчилжээ.

Бу күрөхтәншә Чурагчылтан С. А. Новгородов атынан Чурагчы ор-
то оскуолатын үзөнзөөччиләре Николай Павлов (38 кг), Александр Мака-
ров (50 кг), Андрей Чичигинаров (52 кг), Альберт Романов (60 кг уәхә), Чу-
рагчылтары лимназияттан Ныургустан Пермиков (60 кг), Хатыллыттан
Алеша Киреев (38 кг), Николай Коцлов (48 кг) кылышындар. Кинисәргүзән
Альберт Романов чемпион урдук атын ышла, Андрей Чичигинаров иккиси,
Александр Макаров үйүс буюштулар.

Күрөхтөнни түзүгүнэн Альберт уонза Андрей республика сүүмэрдэм-
шит хамаандатып күлләрилениләр.

ИЙЭ МИЧЭЭРЭ



Энэр зүйнээрээ "засгийн



М.И. Попова, М.А. Попова.

Улусслуулгаар алтынның үй 14-26 күннэгээр "Ийз күтүн" дөвдөхөд бишлэгээриллийнтаа. Дөвдөхөд алтынны 11 күннэгээр Обо төвүүр дысгийгээр бу күннэгээр кырчаан дьону күн сирийн хөдөлжинийн түүхийн буоллаа.

Улуус дынаштатын аастылган ордаймак уонна дыз көргөн дыналаттын специалиста Т.П.Буникова, "Чураитчы

АДЬЯЧКОВСКАЯ

МАХТАЛЫН ТИЭРДЭБИН

Улалэбит союзулам 11-с "а" кылаанын уорензоччилэрө (кылаас салайтааччыга Ирина Константиновна Васильева) маспүн хайтган, саһаанаан бирдилөр. Кырдаас, 79 саастар сүйдээр изийнхээ көмөвлөрүү ишин махталбын тизээлбүү. Малын бу курдук утго саналлаах, кырдааистары убаастырыр дыон буола ушаталларыг гар, чэгизэн доруобуяалаах, уероххититар ситиинилэх бушартыгыгар барабын.

Ньукулай Дъяконов. Дириг.

Санаабын этзбин

ХААРЫАН АЛААСТАРБЫТЫН ХАРЫСТЫАБЫНГ!

Аласыгът "Манчыары охшыууларын" көрсө Чурапчы дьонө түүлөбөйт ыраастаңыгътар албэх үзини ыльтыбыт. Чурапчы тула сыйтар хайран байзажа алсаастарбыт, хатынг чарантарбыг ынтыас көмкө оро түйзэн ылдыстар. Чурапчы избийткүнгө уламтап куорыт буюларга хардыштылыр. Олорор дьонун ахсанын 10 түйнүүнчилтөн таңыста. Оттон бөх бүолбут алласыгът ахсанын збинли иңэр. Сотору камишин Чурапчы бөх орлогутар кириж, дьонсаргэ, эдэр ыгччаг хатынг чарантарга, күеҳ алсаастарга күүлжидивэр көрттит-тэн көрө матаар күтгүллаах.

Ыраас эйтэ инин охцууу сыйлата күүнүрэн ийзни наада. Ойдеп көрдөхж, албах бах тэрийтэлэртэн буолбака, чаанынай ыаллар уонна уоссай дэйзилэр тэлгээнэлэрттэн тахсар. Оттон чаанынай ыал албуоруттан бах слох тахсыбат гынаа дъянаньзахха эмиз сөнгөөк эбээт. Бастатан турган, умайар бөбү тэлгээнээр буючука турурхан баран надиалзэр бийирдэг уматаххага бүтэр. Манна боех баныйтар улахан ангара суух буоллар. Бу бөбү алиас тухары тышл ыснгэтийн санаан көрүн. Оттон күл эмзүүлж, мас күлэг сиуруунча

туналаах усбурудуу буоларын барыг беркя билэйт. Оттон буючка тутесэр хаалар араас синтетика умайбытын, фольга курдук ошурооскада туңатса суюд, таас чох ишлэтийн тунаңда тайцаррага олбусор таңыгар чалбах, бадараан уоскүүр ап-пандарын төлөөруюхха син.

Отто умайбат бөхөн кирир тимир, араас былылка альяммыгта, түнүк тааһын ултүркйидээр, кэнсизэрг баян-калара, тонојолор, шифер тоборо, о.д. а бары туһаа тахсар кылктаахтар. Мис итилэри талгэнзбор тротуар онгостон онно арматура онтугтар туттыбын. Эргэ шифери бытгарыг тажхя бэйзэ аятаах үчүтэй щебенка буслар. Мазы 6-7 саас-таах сизн уолиттар молотугуунан олох тутулшаттар. Онин чадынын салбууртан бех тахсарын лаппа кыччатаар кылах ба-

Уопсай дызыр олорооччулартган ырааска тардынтар дын элбөх буолуостаах. Манна дафыны кинилэр коммуналыны сулуусганы кыттары субзәйни билгизни малтах соогустук үзүлэвир бөрзөздөгү түпнерыхтарын сөз этия. Уопсай дызы таңыгар бөвү уматар көнүлгизмеги буолуда пынан барад итиини бөвү уматарга азаан баһартап күттэла суюх төмөр ишиттери онорор

мазастардай болшара буулуу за. Сарсыз-арда дүйн турал илгитиңең чыс көрүнгө буруултуу эта.

Аны көнинки көмігз массыланаң бөх тиізін барад събаалқаң буолбанса, тәйігчін иідің суқсур күбазын адыннат үескетте. Араана биричиннеге дың санааларыгар массыльна колуғанын жарыстырылар буулую. Ол иниң събаалкаларга бульдозер үлгетә саятар ырааңырдың көмігін күн заңы баар буолуон наада. Дынгизнан улахан тимир тобохтор түспе муннукса муннүйслан көнинки тунаң тахсар камшорин көтізін аттыз. Аласас томточчу тудууор дыны събаалка атын сирті көнерүп тохтууожа.

Мин санаабар агитация уонна ордук чуолдан кордөрөр агитация дъён ейүүзгр-санаатыгар хаңан бајаар сурдах күүсгөх дайылпазж. Олигин сир айы уонна бөнүөлжтүн тахсар суул айы бергө таңа сагоңулаах чаржхай плакаттары ьйылаах. Айыланы иемускургэ аналаах плакат тылчырыгар улус үрлүнэн күонкүурска билдеризиха, айылах тыңыцгча харчыны биринисе туттуохха. Түертуү строкалаах хөбөнү, сэргэх уруүний оскуула орто даражы кызийшар. Плакат иешто

иригээр автгар аатын сууринууха, харчтыскатын да кийлжирээсэ. Төхөнөн залбэх жишиг үзүүлж, да айылчны замускүүр жишиг ахсаана зэмдэгэн ийнээс буулдахаа.

Итини таңынан талғанын түпсарының курдук дың-сарғы таңтылар дәрігінде көзбүлән хәймакта, телевидениесе түтіннахтық сырдатан, бенгүшілік түпсарыны үзгіткен кеміктің ісмінде ара бу-шабакта, сылтазайы бейспалкана ынтылааха. Билигін курдук матырыбаал талбыгта албозебитигер наал үшес талғанызтигэр түпсарай оғонуулаах баанилык, бас-сейт, беседка уо д а олору түпсарар оғонуктары кыйлан оғостор киахта-на. Кифи таңиттан үүрэңэр Олиний ити-үлени сырдаты, салалта оттүттэн көзбүләндин учугай түмүлтәри түргем-ник бирияра. Аасылт сайын нәцилийе-салалтата албуор тугуутун көзбүләби-ти, комалеспүтүн түмүлтәр билигиз-ураты учугай көстүүлөөх албуордар ба-ар буюлмулар. Онон олорор айғабитин түпсарар үзабынан ессе салтын күннүштеш бекем.

Петр КАЛАЧЕВ
Чурапча изъ

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: ВОПРОС-ОТВЕТ"

Какие виды услуг относятся к жилищным, а какие к коммунальным?

Компания	
ПЛАТА за коммунальные услуги	ПЛАТА за жилое помещение
- электрическая энергия; - тепловая энергия; - газоснабжение; - горячее водоснабжение; - холодное водоснабжение; - водоотведение.	- содержание общего имущества; - уборка подъезда; - уборка придомовой территории; - техническое обслуживание; - текущий ремонт; - капитальный ремонт; - вывоз ТБО.
Тарифы на коммунальные услуги в РС(Я) утверждаются ГКЦ-РЭК РС(Я) и не подлежат пересмотру в течение 12 месяцев	Размер платы устанавливается на общем собрании собственников, которые согласуют и принимают конкретный перечень работ с УК или ТСЖ.

* В перечень коммунальных услуг также входит "твердое печное бытовое топливо" - дрова-швырок и уголь, цены на которые утверждаются Администрациями муниципальных районов и городских округов РС(Я).

Кем устанавливается плата за жилое помещение для населения?

Тарифы на жилищные услуги для населения не регулируются государством и не дотируются из бюджета республики и являются самоокупаемыми. Если собственники многоквартирного дома определились со способом управления заключили договор управления с управляющей компанией, создали ТСЖ или другие объединения собственников), выбрали непосредственный способ управления, то они сами определяют размер платы за содержание жилья на общем собрании собственников дома или Правлением ТСЖ, если это определено в уставе ТСЖ.

Тарифы, установленные главами МО

(ГО, поселений) применяются:
- для наимателей жилых помещений, проживающих по договорам социального найма, найма жилищных помещений государственного или муниципального жилищного фонда, т.е. для не приватизированного жилья.
- для собственников жилых помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилья.

Какие услуги мы оплачиваем за каждого человека, а какие - за квадратный метр?

В соответствии со ст. 3942,156 Жилищного Кодекса РФ размер платы за жилое помещение устанавливается за квадратный метр.

Согласно ст.157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемых по показаниям приборов учета.

В домах, где отсутствуют приборы

учета, плата рассчитывается исходя из нормативов потребления каждого вида услуг на 1 человека, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ.

Таким образом, расчет платы за коммунальные услуги производится по количеству человек или показаниям счетчика, а жилищные - по квадратным метрам.

Почему мы платим за отопление по полному тарифу, если в нашем доме ходят?

Если температура жилого помещения не отвечает установленным требованиям, то граждане имеют право на перерасчет за предоставление некачественной коммунальной услуги по отоплению.

В соответствии с установленными правилами предоставления коммунальных услуг температура воздуха в жилом помещении должна быть не ниже +20 градусов, в угловых комнатах не выше +22 градуса. Допустимое снижение температуры в ночное время суток - не более 3 градусов.

Измерение температуры воздуха должно проходить в наибольшей по площади жилой комнате в центре на высоте 1 м. Если температура ниже нормативной, то размер платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из норматива потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры.

В случае непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг недлежащего качества потребитель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или иную службу, указанную в договоре управления многоквартирным домом. Ваше сообщение об этом может быть сделано как в письменной форме, так и устно (в том числе по телефону) и подлежит обязательной регистрации в

аварийно-диспетчерской службе. По результатам проверки составляется акт о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг недлежащего качества, который подписывается потребителем и исполнителем. Период предоставления коммунальных услуг недлежащего качества считается оконченным со дня подписания потребителем акта об устранении недостатков.

В случае нарушения качества и порядка предоставления коммунальных услуг Вы имеете право обратиться в Государственную жилищную инспекцию Республики Саха (Якутия) (г. Якутск, ул. Кирова, д.13, тел 34-22-49) и в Роспотребнадзор, (ул. Обунского, д. 9, тел. 35-16-45).

Какая тарифная политика проводится в отношении сельского населения?

В целях социальной защиты сельского населения Правительством РС(Я) продолжается политика установления пониженного уровня тарифов. Так, тарифы для сельского населения ниже чем у городского по газоснабжению на 25%, отопление - 41%, горячую воду - 30%, водоотведение - 21%. Тарифы на электрическую энергию для сельского населения составляют 52% от уровня тарифов для городского, при допустимом законодательством уровне 70%.

В каком случае гражданин имеет право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг?

Если плата за жилищно-коммунальные услуги и совокупном доходе семьи составляет 15% и более, гражданин имеет право обратиться в ГКУ РС(Я) "Агентство субсидий". По всей России этот уровень составляет 22%.

УЗР МО "Чурапчинский улус (район)"
тел. 42-489.

Кунду обабытын, элээбитеин, тыыл, улэ Ветераны, көнөрүлүү, кыттылыабын, коммунистической улэ ударнигын, яр кэмнэ «Чурапчы» солхуска электригинэн, механизаторынан улээзбит. Григорий Иванович МОНАСТЫРЕВЫ 80 сааскын тулар убулуйгүйнэн ишилтик - истинник эзэрдээлийбит!

Биңиги туслуутугар ахсаабаттын ис сурэхтэн маатманабыт. Бабарыбат кытанаах доруобуйаны, сизнээринг, обалорунг уяруулзинэн, ситишилэрийнэн кынаттанан үүнүүк, дөвлөхтүүк алороргор.

Эзэрдэни кытта обалорунг, кийшигин, кутуутун, сизнээринг.

Ытыктырт таайбытын, Хату көнөрүлүү кыттылыабын, улэ Ветераны, Алабар нэшилийгин Бочуоттоах олохтообун Владимир Дмитриевич СЛЕПЦОВЫ 80 сааскын тулар ойтк-масны күнтүнэн сүгүрүйн турган эзэрдээлийбит!

Нэшилийгин, улцуун, республикан тыйатын ханаайыстыбата чөчирин сайдорыгар бары билүүгүн-көрүүгүн цурган улээзбиккин, чөл олору тутуунан кэлбүт олборуун биңээхээ күрүүк холобур буолар. Биңиги хас бишрэхийт түнүгар обалын кынамынэн ишин маатмалбытын тизэрдэйт. Бабарыбат обалорунг, сизнээринг тапталлорыгар бигэнзи үүнүүк, доруобайдык алороргор.

Абагын Григорьевна Васильева, балтын Надежда Дмитриевна Слепцова, обалорунг дыз көргөттээр.

Кунду обабытын, элээбитеин, тыыл, улэ Ветераны, Алабар нэшилийгин Бочуоттоах олохтообун Владимир Дмитриевич СЛЕПЦОВЫ 80 сааскын тулар ойтк-масны күнтүнэн сүгүрүйн турган эзэрдээлийбит!

Бабарыбат биңиги сурэхтит сылаана, маатмалыт, ытыктобайлбайт эйизэхээ күрүүтүн куус-кеме буолаллорыгар! Эн барыбытыгар модуу тирэх, чин эйебул буолаарын!

Биңиги эйигинэн киэн тумтабыт, сыйналыт, таптыбыт. Эн ыраас, утуу, амарах санааларынан, чизинэй олоххунан, олохко тусла-

ЭБЭРДЭЛИЙБИТ!

керүүлэргинэн, сатабыларынан биңизэх холобур буолабын. Курдуутун уярз-көтө сырт, дьоллоох буол.

Эзэрдэни кытта обалорунг, сизнээринг, хас сизнинг.

Табаарыслытын Гаврил Гаврильевич КУЗЬМИНЫ 55 сааскын тулубут балыз күнтүнэн ис сурэхтэн уярз-көтөн турраммыт эзэрдээлийбит!

Эн үлүүспүтүгүр бирисэдэйрийнэн, управляющей компанией, сельсовет председателенэн, байлыгынан улээзбиккинэн, билигин Дирин беңүүзин байгаарынай часын салойаачытынан уялдлыгынэн астынабыт, киэн тумтабыт.

Баарыбат эйизэх тус бэйзэр, дыз кэрэнтэр чэгизн доруобуйаны, дьоллоох олобу.

Эзэрдэни кытта Н.Н. Шестаков, Г.Г. Лебедев, А.П. Старостин, И.И. Карпов, И.Г. Пестерев, А.М. Слепцов, Г.Г. Корякин.

Тапталлаах көргэммин, азабытын, уолбун, убайбын Чурапчы нэшилийгин үүннаа улцуун Бочуоттоах тапталлаах гражданын, СР автомобилей транспортын Бочуоттоах улээтийн Александр Ванифатьевич МЕСТНИКОВЫ 55 сааскын тулубут уярз-көтөн ишилтик-истинник эзэрдээлийбит!

Биңиги туслуутугар ахсаабаттын кынамынэн, субзэн, өйөнүүлүн ишилтик-истинник эзэрдээлийбит!

Эзэрдэни кытта үйнчилгээний А.Н. Николаевна, кырыйтарын, обагы Ванифатий Дмитриевич, бывшаттарын.

Тутуу тэрцилтээгээр биригэ улээзбит ыкса ылбытын «2010 сал Россия чүлүү дьон» энцикло-педияга кирибт Саха Республикаын автомобил

бийнай транспортын Бочуоттоах улээтийн, Чурапчы нэшилийгин, улцуун Бочуоттоах олохтообун Александр Ванифатьевич МЕСТНИКОВЫ 55 сааскын тулубуккынан истинник эзэрдээлийбит!

Унун сымларга сүолпардаан төрөөбүт улускар тутуу күүкээ баарыгар төнүү күүс буолбутунг, түүннэрийнүүстэри төнүүвээх ыраабынан, араас сүолларынан айаннаан тутуу матырыйаалынан тохтоло сух хаччылыгыга урдук таңарылаахтык улээзбитин, колектив, дьон-сэргэ маатмалын ылбытынг.

Инникитин да этэнэ доруобайдык ул энээзер сыйдан тапталлаах көргэгтийнин Анна Николаевналын кыргыттарыгыгар кеме-өйөбүт буола олорунг.

Эзэрдэни кытта ыалларын Захаровтар, Никитовтар, Павловтар, Смирнововтар, Иустиновтар, Сергеевтар.

Болтоо нэшилийгин олохтоохторун Марфа Васильевна үүннаа Виктор Викторович ПЛАТОНОВТАРЫ таңарылылаах улэбүт үрдүктүк сыйналанан, Саха Республикаын тыйатын ханаайыстыбатын түйгүн, Босоттурууской улус 375 салын балыз ханаайына, Дыккууской куорака ытыллыбыт тиля ханаайыстыбатын республикаатаа дыаарбанккыгар 2-с мизэ буолбуккунан киэн тутмтан түрэн ишилтик-истинник эзэрдээлийбит!

Баарыбат чэгизн - чөбдик доруобуйаны, сыйналлаах улэбүт эссе да таңарылылаах буоллун, дыз кэрэнтитиэр, унэр ычаккытыгар толору дьоллоох олобу.

Эзэрдэни кытта уччуталгыт Михаилова Христина Дмитриевна үүннаа биригэ үзээмшигтэргэйт.

Убаастыбылаах Прасковья Гаврильевна МЕСТНИКОВАНЫ үйэ антарбаас убулуйгүйн үүнна «Нордук үзээбрүүтийн түйгүн» аат цыргиллийбитин ишилтик-истинник эзэрдээлийбит!

Баарыбат кытанаах доруобуйаны, улээзбит сүйнлийнээр, тус олохтор дьолуу-соронуу, сыйналлаах улэг сыйналаммынан улэлир колективынга аттитан цлахан эзэрдээтийт тут.

Эзэрдэни кытта Түйэ оскуала-сад коллектива.

